

Period kroz koji danas prolaze Muslimani može se stvarno nazvati periodom renesanse. Osvobodenje ekonomije i političkih pritisaka oni se nađe u jednom velikom usponu u stvaranju moderne rođačke klase, inteligencije i kulture.

avdo  
humo

## *istorijski i aktuelni aspekti nacionalnog položaja muslimana*

Dovoljno je poznata činjenica da su nacije u Zapadnoj Evropi nastale na prelazu između feudalnog i buržoaskog društva; da su se burno razvijale sa razvojem kapitalističkog sistema. Njihova pojava, kao novog društvenog fenomena, način i intenzivnost njihovog konstituisanja bili su povezani sa opštim nivoom razvoja društva i njegovih materijalno-proizvodnih snaga koje su sa sobom donijele jedan viši oblik društvenog rada.

U 19. vijeku, negdje brže negdje sporije, zavisno od snage revolucionarnog pokreta masa i snage buržoaske klase koja je stajala na njihovom redu, od stepena razvoja u kome su se našli kapitalistički društveni i ekonomski odnosi, od obima i karaktera kulturnih dostignuta i političke tradicije, razvijala se nacionalna ideja i njena politička snaga.

Zazumiće se da se nacionalna ideja, kao ideja, javila mnogo ranije, još u srednjem vijeku, ali otjelotvorene te ideje, njeno društveno i ekonom-

sko osvarenje, stvaranje jedne konkretnе zajednice narodne, kulturne, političke i ekonomske nasele je u krvi kapitalističkog sistema u vrijeme njegovog početka, nove društvene podjave reda i jedinstvenog trista koje se formiralo nasuprot ranijim feudalnim, regionalnim i particularističkim, tj. ustroj ekonomsko-političkim i kulturnim potreba tog sistema za jedinstvenom narodu i njegovom nezavisnosti. Zbog toga je svako nacionalone konstituisanje i afirmisanje bilo vremena za odlučenije prelome u istoriji ljudskog društva, za pojavu nove buržauške klase koja je, bila revolucionarnim putem rušila feudalni sistem, bila kompromisom sa njegovom državom, stvarala uslove za razvoj i pobjedu kapitalističkog sistema. Konstituisanje nacija bio je uslov za razvoj i pobjedu samog kapitalističkog sistema.

Budjenje nacije vezano je sa krozom feudalnog sistema. Zbog toga te ono u Evropi ne pojaviju svuda istovremeno niti istovjetno po svom obliku i svojim idejno-političkim manifestacijama. Unredaređenje nacionalne energije pada u različite vremenske periode zavise ne samo od nacionalne koncentracije nego i od opšteg međunarodnog položaja nacije, njene veličine, teritorijalne razmještenosti i odnosa snaga u vrijeme njenog budjenja.

Mnoge južnoevropske nacije, naročito balkanske, koje su bile porobljene hegemonizmom velikih sila Austro-Ugarske i Turcije, gdje se kapitalizam sporije razvijao, imale su bez obzira koje su snage vodile i predstavljale nacionali pokret — kler, feudalni elementi ili trgovci — jedno zakušnjelo nacionalno budjenje. Međutim, nacionalno budjenje nije samo pojava devetnaestog vijeka. Ono je započelo u Njemu, u prvom mjestu u Evropi, sa prvim buržauškim revolucionama, ali taj proces još dan-danas traje i to ne samo u bivšim zaostalim kolonijama nego i u samoj Evropi. Kapitalistički imperializam i hegemonizam sa svojom politikom porobljavanja malih naroda i osvajanja kolonija, usporio je proces nacionalnog sazrijevanja i nacionalnog konstituisanja.

Ovo kratke uvodne napomene učinio sam radi jednog zaključka, kako stoji činjenica da je nacionalno budjenje nastalo sa krušom feudalnog sistema i istupanjem buržauzije na svjetsku pozornicu, ipak se to budjenje odvijalo neravnomjerno. Osim toga nije ujek buržauzija bila snilac nacionalnog pitanja. Ona ga je nosila u određenom istorijskom periodu, sve dotle dok se nisu značile unutarnje klime protivrjetnosti njenog društvenog sistema u periodu imperializma.

U odbrani od revolucionarnih pokreta masa, naročito u vrijeme stupanja u društveni život rednike klase, buržauzija počinje da se odražava nacionalnih interesa i da traži zajedničke interese sačuvajući klime interesa od revolucionarnih pokreta sa međunarodnim zapadnim kolonijama. Na felu borbe protiv imperializma i njegovog hegemonističkog porobljavanja mogla je sada da raste samo politički organiz-

načinjenika želja i njene vježbanje, da bi u svojoj razvoju dosegao  
satu vrijednu i umesnošću pitanje.

spomenuti, ali problem nije u tim opštih postavkama, već u smislu in-  
stinkta i zadnjeg položaja Muslimana. Taj problem, tako je vrem-  
e stalo postupak o nacionalnom pitanju, ima neku izuzetu društvenu  
značajku i stoga zahtijeva posebne objašnjenja.

Dokaziva je da su Muslimani u Bošni i Hercegovini slovenskog pori-  
jena i da ih nije bilo na Balkanu prije dolaska Turaka. U staroj bo-  
snanskoj državi živjeli su slovenska plemena koja su vjerski bili po-  
gledjena na katolike, pravoslavne i bogumile. Turskom okupacijom ne-  
stalo je bogumila i posred postojeće dvije vjere sada su se pojavili i  
islamizirani Sloveni, koji su nastali od bogumila, kao i prisilom drugih  
vjera na Islam.

Ti islamizirani Sloveni, čija je islamizacija trajala nekoliko vijekova,  
postali su feudalni gospodari, slobodni seljaci ili slobodni građani. Dru-  
štveno-ekonomski sistem koji je počivao na feudalnim odnosima ponjedio  
je sada resored unutarnjih snaga u bosanskom društvu. Muslimani  
su postali vladajući feudalni sloj — nosoci feudalne društvene konsti-  
tutije. Iako su bili pod turskom okupacijom i s njenom državnom  
administracijom dijelili višak rada feudalne proizvodnje, oni su našli  
jedan politički odnos sa autokratsko-feudalnom turskom carevinom ko-  
ji je osiguravao feudalni sistem, garantovao njegovu spoljnu zaštitu i  
feudalnu vlast bosanskih feudalaca. Turska carevina predstavljala je za  
njih mitsku veličinu i silu, bezbjednosti i neuništivosti u koju su se u-  
zdrali, a s njom ih je sjedinjavala istovjetnost vjerske i ideološke pri-  
padnosti. Nermuslimani, odnosno hrišćani, postali su kmetovi, radna sna-  
ga na feudalnim posjedima. U društveno-ekonomskom i u političkom po-  
gledu nastale su duboke razlike i različiti položaji. Dok su Muslimani  
bili ekonomski i politička vlast, hrišćanska raja bila je obespravljena.  
Muslimani nisu se islamom primili samo vjersku dogmu nego i isto-  
čujuću kulturu. Civilizacija prenstekla iz istočnojčkog feudalnog sistema i  
vjerskih koncepta izraslih u njemu, sa njenim tradicionalističkim  
feudalnim i urbanim specifičnostima i filozofijom života. Sigurno je da  
je ta kultura bila snažnija od one koju su oni imali prije primanja  
islama. I zbog toga se vrlo brzo izbrisao gotovo svaki trag ranije kul-  
turne svijesti kod Muslimana. Ona je nastavila da djeluje na mentalitet,  
običaje, način života i cijelokupni psihičko-idejni sklop jednog vijeta  
kod koga je društvena feudalna svijest tako srećno odgovarala vjeri i  
kulturnim unesenim sa strane. Srpsko pravoslavno stanovništvo bilo je  
hrišćano-katoličko, koje je gotovo stoprocentno bilo sećačko, nastavilo  
je da čuva i njeguje hrišćanske tradicionalističke kulturu i svoje vjere  
kao sastavni dio svoga vjerskog i duhovnog svijeta i u učinku  
društveno-ekonomskog i političkog položaja Hrvata koje je porebljeno i  
osposobljano, a koje je u intuirnom prostoru svog idealnog svijeta odra-

zavato i njegovalo vjeru u bolju budućnost. Muslimani su bili je potreban hrišćanin svijet za rad na njegovom imaju. On nije mogao ekonomskom razdoru bio prisiljen da radi uva svoga bratova, radi uva u grad na zanat i druge vrste gradskih posimana, nego da radi u imanju feudalnog gospodara. Zbog toga, a već dok se zemljički stanje nije došlo u križu i dok nije nastalo nacionljivo budanje srpskog i hrvatskog naroda u agrarnim pokretima, imamo jednu vjersku toleranciju i vjerskih sukoba i vjerske nepriljivosti.

Pošto su Bosna i Hercegovina bile jedan od najistaknutijih dijelova srpskog carstva prema Zapadu, one su u vojničko-strateškom pogledu predstavljale vrlo značajne teritorije u turskim ratovima za dalje osvajanja na toj strani. Zbog toga su tu stacionirale dosta krunačih vojnih formacija. Ta strateška pozicija doprinijela je da se u XVII vijeku otvorio jak proces urbanizacije, prvo zbog vojnih i administrativnih potreba, a zatim i potrebe trgovine i zanatstva. Male srednje naselja iz perioda feudalne bosanske države u periodu od XVI do XVIII vijeka, narasla su za ono vrijeme u krupne gradove, kao što su Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Travnik itd., koji su se po broju stanovnika mogli da mjeri sa gradovima u Zapadnoj Evropi.

Za Sarajevo se računa da je u XVIII vijeku imalo oko 80.000 stanovnika. Nijedan engleski grad u to vrijeme nije imao veći broj stanovnika od Londona.

Se obimnom urbanizacijom kojoj su doprinijeli i razvoj trgovine i zanatstva nastao je i prosperitet gradova. Podignuti su veliki spomenici kulture, džamije, hamami, mostovi, komunalni objekti, biblioteku i drugi građevine.

Na prvom mjestu zanatstvo i trgovina bili su jako razvijeni u XVII-XVIII vijeku po gradovima Bosne i Hercegovine. Ovo je stanovništvo bio uglavnom muslimansko. Računa se da je samo Sarajevo imalo uoči vremena zanata i zbog toga je i nazvano «osmanskom republikom». U zanatlije i zanatski trgovci trgovali su od Dubrovnika, Splita i Trogira, Beča, Drezdena, i širom turskog carstva do Solina i Cetinje. Prevoz veli su zanatske proizvode, a uvozili kolonijalnu robu, čini tekući novac, i druge sirovine za preradu. Oni su još pregrali i trgovali s agrarnim proizvodnjom: fitom, kofom, stokom itd.

Kao što je u Bosni i Hercegovini prije protvarenja zanatstvo i trgovina nije prešlo u manufakturam, a posao u industrijskoj proizvodnji tako je bio fatto da Zagreb. Dakle i u preindustrijsko doba Zagreb je bio značajan i privredni centar. Upravo je u Zagrebu postojala prva zgrada u kojoj su radili zanatlije i trgovci, koja nije nikako značila za postojanje značajnog privrednog centra, ali i značila je da je Zagreb postao prvi

ne nije pretvarala u mađarsku, naročito kod onih zanata koji su im  
izsevnuju poirođuju.

Bosna i Hercegovina, kao dio Turske bila su više od 400 godina odj-  
cene od razvika Zapada, koji se smatrao neprijateljem islama i imperijalističkih interesova turske carevine. Tehnička otkrića, naučni napredak i promjene koje su na njima nastale u društvenim odnosima, nova tehnika i nove komunikacije koje su uspostavljane otkrićem Amerike, ostali su u domaćoj teritoriji koje je držala Turska. U industrijskoj revolucijskoj koja se odvijala od polovine XVIII vijeka Bosna i Hercegovina nisu u čemu participirala. Pokraj nje su prohujali i racionizam, i posativizam, i idealizam, i materializam Zapada, a da je nisu dotakli — oni nisu znali za renesansu, evropski barok i romantizam. Njen razvoj bio je vezan za razvitak i općedruštveno-ekonomske odnose u turskoj imperiji, i kao što je ova bila izolovana, mutarhična i zaostala od razvojnih, što je uostalom i dovelo tursku carevinu do truljenja i propasti tako su Bosna i Hercegovina, iako su imale trgovачke veze sa Zapadom, ostale po strani od svih progresivnih materijalnih i idejnih kretanja na Zapadu. Ni nijena malobrojna inteligencija koja se školovala u Istoču, ni trgovina i zanatstvo nisu htjeli da iskoče iz feudalnih istočnojadranskih okvira.

Tako smo u Bosni i Hercegovini imali jedan vrlo spor proces raslojivanja ručnog zanatstva, i prelazak na mađarsku obradu iako je ono u XVII vijeku bilo specijalizovano.

To je, razumije se, uticalo na trgovinsku inicijativu i razvoj trgovine. Ovo je jedan od razloga zašto u Bosni i Hercegovini u doba turske okupacije nije iz njenih gradskih zanata proizašao manufakturni način proizvodnje, koji bi se postepeno pretvorio u industrijsku, pogotovo u te zemlje raspolagale i prirodnim bogatstvima.

Poštavlja se pitanje još što se desilo sa akumulacijom koja za ono vrijeme, relativno, nije bila ni mala, a koja je proisticala iz obitke trgovine i razvijenog zanatstva.

Prisustvo vjerskih zakona, i tradicija u idejnom svijetu Muslimana u XVIII i XIX vijeku bilo je vrlo jako, naročito zbog toga što se feudalni društveni sistem identifikovao sa vjerskim zakonima, a Islam i Jesu protišao iz jednog istočnojadranskog feudalnog sistema. Zbog toga društveni svijest nije dolazio u sukob sa vjerskom svijeću. Vjerski zakoni destično su djelovali na privrednu inicijativu. Po njima maksimalna društvena stopa zarade bila je od 10%; bila je zabranjena kamata i novčanom prometu. Zbog toga se nisu osnivala banke i novčari zavodi. Prva muslimanska banka osnovana je tek 1910. godine; akumulacija je odvijala u vanprivredne djelatnosti kao što je ulaganje u zgrade i kuće u dobrotvojne organizacije; svaki loši bogatiji čovjek odlazio je na skup po hodočašće u Meku; izgradivale su se džamije, moskovi i vjerske škole

kao zadužbine (koliko je poznato bilo 15 džamija u Sarajevu ne-  
pravile su zanatlije). Akumulirana sredstva iz gradske privrede učinju-  
su na proširenje ili kupovinu feudalnih imanja. Bogatiji trgovci i zna-  
tlije, ukoliko nisu istovremeno bili i feudalni vlasnici, nastojali su da  
predu u feudalce zasnivajući feudalne odnose kupovanjem zemlje u  
slobodnih seljaka koji su propadali ili se naseljavali u gradove da  
potraže bolje uslove života. Feudalni vlasnici naseljavali su na tu zemlju  
hrisćanske kmetove i zasnivali feudalni odnos. Odlivanje trgovачkog  
kapitala, kao i onog lihvarskog ukoliko se on ilegalno stvarao, u poj-  
privrednu proizvodnju koja je bila zaostala, niške produktivnosti i te  
koje se teže istjerivao višak rada, govori da su uvjerenje u stabilitet  
feudalnog sistema bila mnogo jača nego u perspektivi gradске priv-  
rede, koja je i na onom nivou kako se formirala po gradovima kia  
akumulativnija nego seoska proizvodnja. Bosna i Hercegovina su bila  
na granici sukoba dviju imperija, Turske i Austro-Ugarske; na tajoj ter-  
itoriji su se vodili često ratovi, koji su uništavali najviše baš gradsku  
privrodu, pa je i to bio jedan od razloga što je kapital ilao u zemljama  
posjed ili je bio tezauriran u nakit i druge stvari koje su bile odlika  
feudalnog dostojanstva vladajućeg sloja društva. Čak i onaj manji broj  
trgovaca i zanatliju nemuslimana, nastojali su da postanu feudalci. Tako  
su se krupni srpski trgovci u Posavini i većim gradovima Bosne i  
Hercegovine pretvarali u feudalne posjednike otkupljujući feudalne  
zemljište od Muslimana i ništa im nije smetalo da eksploriraju hrišćan-  
sku raju-kmetove, na isti način kao što su to ranije radili muslimanski  
feudalci. Taj ekonomski spoj nosilaca feudalnog sistema sa nosiocima  
gradske privrede, razumije se, ilao je na račun razvoja gradske priv-  
rede i njenog prerastanja u industrijsku proizvodnju, pošto se jedan  
dio akumulacije stvorene u gradskoj privredi odliva u feudalnu poljo-  
privrednu. To je slabilo gradsku privredu i prema tome i političku mo-  
radajuće trgovачke buržoazije koja je do kraja rušenja feudalnog sist-  
ma, a njega nije razbila buržoazija nego pobunjeno seljaštvo i država —  
ostala ekonomski nemotna, uslijed toga poljopriski špekulatori, spu-  
razumnačka i poltronika izdajuti na kraju nacionalne interese svoga  
naroda. Tako će feudalni sistem u Bosni i Hercegovini, na čijem seulu  
su stajali feudalci-Muslimani i vrlo neznačna manjina feudalaca-Srba,  
ostati vladajući sistem bosanskog društva u komu će druge društvene  
snage, koje su imale suprotne društveno-političke interese, bilo da je to  
bila gradska trgovачka buržoazija koja je počela nacionalno da se  
uobičjuje, ili obespravljena i eksplatisana seljačka masa, biti nezbjeđeno  
da mu nanesu odlučujuće udarce ili da izazovu dublu križu sistema sve  
do svršetka prvog svjetskog rata. Doduše, seljački ustanci u XIX vije-  
ku, narodito hercegovački ustanci 1875. godine, dovezili su do križa  
feudalnog sistema, ali oni nisu bili niti po svojoj vojničkoj i političkoj  
snazi, niti po unutarnjim društveno-političkim protivurednostima i poli-  
tičkim odnoscima takvi, da bi riješili tu križu u smislu svog nadovezeta  
i socijalnog oslobođenja.

već u prvoj polovini XIX vijeka nastalo je nacionalno budjenje srpskog i hrvatskog naroda. To nacionalno budjenje u početku je smatralo izbito među Srbima pod uticajem srpske države i buržoazije političke i kulturne akcije, a odmah zatim počelo je i čvrće povezivanje i solidarnost domaće srpske buržoazije sa seljačkim massama. Isto je proces počeo u Bosni i među hrvatskim massama, istina nešto sporije i kasnije, pod uticajem opšteg nacionalno-oslobodilačkog pokreta u Hrvatskoj i sa katoličkim klerom kao glavnim nosiocem nacionalnog pokreta, jer je u to vrijeme u nacionalnim težnjama i u formiranju nacionalnog pokreta, jer je u daleko manji uticaj imala još ekonomski nemoćna, tek u formirajući domaća hrvatska buržoazija od uticaja srpske buržoazije.

Dok je srpska buržoazija iz Srbije odmah u početku imala hegemonističke pretenzije prema Bosni i Hercegovini, a crnogorski knez Nikola prema dijelovima Hercegovine, dotle su nacionalno-demokratske snage iz Srbije i Vojvodine svojim političkim i kulturnim uticajem težile da ponogru nacionalno osvještavanje i socijalno oslobodenje srpskih mass. Društvena i politička situacija u Bosni i Hercegovini u vrijeme nacionalnog budjenja, a naročito u vrijeme oružanih agrarnih pokreta koji su u sebi ujedinjavali i nacionalne socijalne težnje seljačkih mass, bila je složena, društveno i nacionalno zaoštrena, ali je istovremeno heterogenim i suprotnim interesima izražavala slabost i nemoć onih nacionalnih snaga koje su istorijski bile pozvane da stvore platformu političke borbe i konkretnе akcije. Srpska buržoazija je težila jedinstvu srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, ona je ustalom stajala na čelu nacionalno-oslobodilačke borbe srpskih mass, ali ne do kraja, nego samo do određene granice, jer je njenim klasnim interesima odgovarala relativno politička stabilnost postojećih društvenih odnosa i jer se bojala oružanih sukoba, buna seljačkih mass da ne bi izgubila svoj društveni i ekonomski položaj, koji je s teškom mukom stvarala pod turskom okupacijom. Muslimanski feudalci i muslimanska trgovacka buržoazija koja je jednom nogom stajala čvrsto u feudalnom sistemu a drugom na tlu trgovine i zanatske proizvodnje koju je podredila feudalnom obliku društvenih odnosa, nije bila niti je mogla biti saveznik srpske buržoazije u borbi protiv društvenih feudalnih odnosa. Njihovi interesi su bili različiti i suprotni i nije zbog toga ni bilo pokušaja ni s jedne ni s druge strane za stvaranje nekih zajedničkih akcija. Sa hrvatskom buržoazijom koja je bila slaba, tek u radanju, a koja nije imala svoju hrvatsku državu nego hrvatski narod porobljen od strane Austrougarske, srpska buržoazija koja je bila ekonomski jača nije tražila tako je odražavala dobre odnose s njom — zajedničku akciju. Vrhovi srpskog građanskog društva osjećali su da pod uslovima turske okupacije koja je štitila feudalno društvo i oslanjala se na njega ne mogu revolucionarnim putem srušiti feudalni sistem i izvršiti nacionalno i socijalno oslobodenje srpskih seljačkih mass. Oni su sve svoje nacionalne nade vezali za srpsku državu, odnosno za srpsku buržoaziju i njenu oružu.

šenu akciju u Bosni i Hercegovini. Tako je domaća srpska buržoazija jednu objektivnu i istorijsku trenutnu nemogućnost svoga načinjenog položaja pretvorila u dugoročnu subjektivnu slabost koja će u vremenu uskoj, sitničarskoj klasnoj politici dovesti do neposredne samonarukovane oportunističkog odnosa prema svim vladajućim režimima, budući i domaćim, što će je otudit od seljačkih masa i njihove borbe, od demokratskih srpskih krugova i svakog demokratskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Seljaštvo neće dobiti od nje zemlju, nego od velikosrpske buržoazije, ona neće biti ni faktor nacionalnog oslobođenja srpskog naroda, nego će svijest o oslobođenju postati mit o poklonjenoj slobodi od strane države, odnosno velikosrpske buržoazije i zbog toga će srpske seljačke mase u Bosni i Hercegovini biti dugo direktno pod političkim uticajem velikosrpske buržoazije i odigrati više puta reakcionarnu političku ulogu u demokratskim i nacionalno-oslobodilačkim borbenama između dva rata. Srpske velikosrpske političke partije poslaće u staroj Jugoslaviji partije srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, dok će se domaća buržoazija pretvoriti u njihov politički i ekonomski oslonac, potpuno se politički depersonalizirati, nastavljajući već davno započetu sebičnu političku ulogu u društvenim i političkim zbivanjima zemlje.

Muslimanski feudalno-buržoaski krugovi cijelokupnu svoju političku i društvenu aktivnost usmjerili su u pravcu očuvanja feudalnih odnosa kao vladajućeg društvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Svaku akciju koja je išla u pravcu njegove reforme ili određenih adaptacija prema novim političkim situacijama smatrala se neprijateljskom i bosanski begovat svim silama se protivio tome.

Turska država je nastojala, da bi sačuvala svoje pozicije u Bosni i Hercegovini, da održava neku političku ravnotežu između obespravljenih raja i feudalnih vlasnika. Nastale krize u tim odnosima ona je potaknula da rješava mjerama nekih ograničenja ranije zasnovanih feudalnih prava. Naročito su reforme u sistemu obaveza kmetova prema feudalcima bile utvrštale u XIX vijeku, jer su se baš u to doba počela ispoljavati duboke slabosti feudalnog sistema u cijelokupnoj turskoj imperiji pod pritiskom nacionalno-oslobodilačkih pokreta i novih kapitalističkih odnosa koji su snažno ojačali privredu Zapadne Evrope. Turska sila je bila u maglom opadanju u svojoj ekonomskoj snazi i vojnoj moći. Zbog toga je ona nekim palijativnim reformama, koje je trebalo da nešto ublaže ekonomski položaj porebljane raje ili izmijene prava feudalaca na toj isturenoj strateškoj tačci njene imperije, tešila ka političkoj stabilnosti. Take reforme dovele su do sukoba između Turske i bosanskog begovata. Najveća pobuna bosanskih feudalaca bila je početkom XIX stoljeća (1828. godine) kada je vijeće-feudalci u Travniku sa Huseinom Kapelanom Gradaščevićem na čelu donijelo odluku o borbi protiv Turske. Slaba gradskna buržoazija i zemstvo dalo je moralnu, političku i materijalnu podršku bosanskim feudalcima i njihovoj borbi protiv Turske, ali su oni bili još slabi da bi se stvorili

na čelo opštog nacionalnog oslobodilačkog pokreta protiv Turske, ali pod takvim okolnostima istovremeno znatio i pokret protiv feudalne sistema. Posto su se feudalni krugovi riješio u istoriji Bosne i Hercegovine slagali, među njima su uvijek unjale i tabjale na površinu oligarske razmire i borbe partikularističkih i lokalnih interesova, to pogotovo nije bilo jedinstveni (otkozali su podršku hercegovačkih feudalaca i neki bosanski) i to u momentu kada je objektivno postojala mogućnost poraza Turske u Bosni i Hercegovini. Ipak je Gradac u uspiju da sa svojom, dosta velikom vojskom predre preko Sandžaka Kosova i tu porazi turšku vojsku. Potom je pristao na posredničku ulogu kneza Miloša Obrenovića između sebe i Sarajeva koja je zavrgla bez uspjeha. Sa Kosova se vrata nazad u Bosnu da bi krenuo hercegovački feudalci, ali kod Bočića u Hercegovini doživio poraz. Nakon toga situacija da vodi borbu na dva fronta, protiv turške vojske i domaćeg hercegovačkih feudalaca, Gradačević, nosilac borbe bosanskih feudalnih krugova, doživio je poraz. Bez obzira što su borba za oslobođenje Bosne i Hercegovine vodili feudalci, ona je bila progresivna i oslobodilačka jer je ta borba bila protiv jednog centra svjetske reakcije pod kojih su robovali mnogi narodi Balkana i Bliskog Istoka.

Od tada nastaju bune feudalaca protiv turskih zamjenika neprestajuće do dolaska Austro-Ugarske, ali nikad jedinstvene nego uvijek lokalne i regionalne koje su se redovno završavale porazima. Nemogućnost feudalnog društva da povede borbu protiv Turske, nemot pobunjenog društva da razbije feudalni sistem, nemot gradskih buržoazija da pokrene bilo kakvu radikalnu nacionalno-oslobodilačku borbu i poveže je agrarnim pokretom, nemot i Turske da razrijeti nagomilane i neraspoložljive društvene i nacionalne protivurječnosti koje su izbile bosanskom društvu i koje su se ispoljavale u raznim vidovima otvoreni oružani sukobi, pobuna i razaranja, krvavih pokolja. Ijudski žrtvi stvorili su opetu društvenu i političku krizu i jednu egipatu nemoc i te ona riješi bilo unutarnjim snagama bilo snagama propagujuće turske carevine. Na granicama Bosne i Hercegovine čeka je momenat moći stila Srednje Europe — Austro-Ugarska imperija — i on je zaista došao Austro-Ugarske trupe 1878. godine umarširale su u Bosnu i Hercegovinu pod parolom stvaranja reda da bi je ponovo porobili. Posljednji bljesak videsetljetnjog gospodstva ispoljio je još jedanput bosanski feudalni sukobu sa Austrijom. Razvio je oružani otpor prema novom okupatoru i zadao mu krunu vojničke udarice. S njime su u borbu polazili manskne masse, kao i jedan broj srpskih i hrvatskih masa. Ali to bio ipak posljednji krik nemoci, lako hrabar i dostojeanstven, kroz me razjedenog i ranjenog feudalnog sistema, i on je morao kapitulirati pred jednom snažnijom, organizovanijom i modernijom vojskom.

Austro-Ugarska okupacija Bosne i Hercegovine koja je imala za cilj i stvoriti strateške i privredne vojničke uslove za dalje prodržanje njemačkog imperializma prema Istoču dovela je do nove političke situacije

o zemlji. Austrougarska feudalna buržoaska država, pod čijim uticajem se razvija kapitalistički sistem, snažno je uticala na razvoj u Bosni i Hercegovini putem državnih i privatnih investicija kapitalističkog stila. Nastala je intenzivna izgradnja željeznica, cesta, javnih građevina, kao i industrijskih preduzeća. Iz političkih razloga ona je zadržala feudalni sistem — da bi pridobila Muslimane za svoju politiku i usmjerila ih protiv oslobodilačkog pokreta nacionalno probudenih naroda, te prvom mjestu srpskog naroda koji se u svojoj oslobodilačkoj borbi udao u pomoć srpske države. Zadržavajući feudalne odnose, Austrougarska je težila da probudi unutarnje nacionalne sukobe i na taj način stvoriti medunarodne probleme i tako učvrsti svoju državnu vlast i provode svoju politiku — »zavadi pa vladaj«. Razvoj kapitalizma nije bio takvim tempom da bi on kao novi društveni proces mogao dovesti do razaranja feudalizma. On nije predstavljao ozbiljnu prepreku za razvoj kapitalizma i mogao je da koegzistira s njim ne oskudjevajući u radnoj snazi. Bosna i Hercegovina je prvenstveno za austrougarsku državu bila isturena vojnička baza carstva, pogodna za dalje osvajanje i porobljavanje balkanskih naroda i prodiranje prema Bliskom Istoku i Aziji. Na toj perspektivi se gradila cijela njena državna politika, pa u vezi s time i politika ekonomskog i društvenog razvoja. Ali pojavom kapitalizma i radničke klase u Bosni i Hercegovini nastaju i novi društveni odnosi i nove političke snage. Kapitalizam sa svojom novom privrednom djelatnošću, sa širim potrošačkim mogućnostima i velikim tržištem carevine, otvorio je gradskoj trgovatskoj buržoaziji perspektivu bogatjenja — bez obzira što je politički bila pokorenata. Sada je uz mandom srpskom i hrvatskom buržoazijom u isti politički položaj došla i muslimanska buržoazija.

Sa novom političkom situacijom nastupila su i nova shvatnja. Odleskom Turske, koja je, pored posebnih interesa koje je imala kao država, politički nosila u krajnjoj liniji i interes odbrane sistema bosansko-hercegovačkih feudalaca, a sa svojom vjerskom ideologijom bila na istoj strani sa cijelokupnim muslimanskim građanstvom, bio je prekinut lanac feudalne bezbjednosti i zbog toga je bio ožaljen njen odlažak tako da u sjećanju bosanskih feudalaca bila vjekovna trivenja, borbe i ratovi i česti suprotni interesi sve do ratova za bosansko-hercegovačku nezavisnost.

Nikome više sada u zaštiti svojih klasnih interesa i onda kada su to osjećali slabli, nisu mogli zaprijetiti kao ranije moćnom turskom silom nego, naprotiv, sada je ova hrišćanska država, pored toga što im je ostavile feudalni sistem, mogla svaki čas da ga oslabi i uništi. Najvjerojatnije je nastupilo osjećanje nesigurnosti i bespomoćnosti. Doduše, vidjeli su da i Austrougarskoj nije bilo u interesu da rješava agrarno pitanje jer bi samim tim ona doprinijela rješavanju i nacionalnog pitanja, ali oni nisu bili uvjereni da je to bio njen dugoročni interes. Muslimani su u austrougarsku okupaciju ušli kao feudalni narod, sa pretežno feodal-

srpskom kulturom koja je formirala njihov duh i karakter i stvorila svijest tokom dugovječnog života u gradu u komu su oni svojim trgovачkim zanatskim i feudalnim stanovništvom bili u ogromnoj većini i na bazi tog načina života izgradivali svoje navike, potrebe i gradski standard, stvorivši tako bitne elemente svoga sopstvenog društvenog bića. Nisu bili znano primaoći već su i stvarali svoju kulturnu, književnu i naučnu, bez obzira što su pretično pindali na tom skom, arapskom ili persijskom, jer su na tim jezicima sticali svoje obrazovanje tako da je njihovo djelo bilo dostupno samo malobrojni feudalnim intelektualcima. Inače je popularna kultura pisana i u srpskohrvatskom jeziku kojim su govorili.

Pored svih tih posebnosti razvoja koji su ih odvojili od društvenog kulturnog razvoja drugih naroda u Bosni i Hercegovini, Muslimani ipak pod turском okupacijom nisu stekli obilježje nacije zbog toga što se u krigu feudalnog društva nije stvarala buržoaska klasa mučenja i politički dovoljno snažna da povede akciju protiv feudalnog sistema i nacionalno-oslobodilačku borbu protiv Turske imperije. Pošto su vidjeli, završili su tragičnim neuspjehom. Turci su uništavali živu buntovnu snagu feudalaca i tako njihov pokret pretvorili u nemocnu vapnj po jedinih očajnika. Međutim, u izgradnji nacionalnih pozicija srpskog i hrvatskog naroda učestvovao je snažan elemenat antifeudalne akcije i agrarnog pokreta seljačkih i seljačko-plebejskih masa. Zbog toga je taj nacionalni pokret imao agrarni karakter sa revolucionarno-demokratskim obilježjima u obaranju feudalnih društvenih odnosa. Ta kultura koja su povele seljačke masse nije našao tvršeg saveznika u buržoasko-nacionalnom pokretu, jer je vodeći buržoaski sloj pokazivač malo smisla, a još manje hrabrosti i političke spremnosti da braniti seljačke zahtjeve za zemljom. Zato se nacionalni pokret kod Hrvata i Srba razvijao na dva, tako reći suprotne kolosejka, čime se suzavao panevanski prostor sarmom buržoaskom nacionalnom pokretu koji je morao da se ograniči na manji broj zahtjeva, sa pretežno uskim klasnim značajem čime su se istovremeno lupilje radikalne strice nacionalnog i seljačkog pokreta, slabila njegova revolucionarna i demokratska suština čineći ga bespomoćnim da izvojuje za sebe bar poneko krupniju pobjedu, ako već nije mogao da uništi osnove feudalnog sistema. Kod muslimanske trgovачke buržoasije sada je bila sve slabija potreba da svoju akumulaciju transferiše kao ranije u kupovanje ili proširenje feudalnog posjeda. Ona je sada bila orijentisana na razvoj gradske privrede, na ulaganja u trgovinu, na proširenje i mehanizaciju zanatstva, kao i ulaganje u sitnu iaku industriju. Iako je bila politički i dalje srasla sa feudalnim vrhovima, ona se borila da elekne i svoj samostalni politički uticaj na muslimanske masse. Načela je parohijedinstva muslimanskih masa, nastojeći da razbije feudalno-partikularistički mentalitet i iznosila tezu da su Muslimani jedinstven narod sa posebnim interesima. Početak nacionalnog budenja Muslimana nije imao

agrarni karakter, pa prema tome u svim eksplozivnim pritisak i radikalnom tendenciju seljačkih masa drugih naroda Bosne i Hercegovine. On se odvijao pod rukovodstvom muslimanske trgovske buržoazije i feudalnih vrhova koji se sada u daleko nesigurnijem položaju i području zapadnoevropskog kapitalističkog tržista nisu dosljedno držali vjerskih principa u poslovanju. Budenje je rasio u društvenim tonozima bez jačih protivvrijednosti unutar muslimanskog društva, jer nije postojao problem muslimanskog seljaštva. To je uticalo na specifično nacionalno osvješćivanje muslimanskih masa. Ali je s druge strane politika koju su vedili buržoazija i feudalni vrhovi, zasnovana na zajednjima dobijanja sitnih mrvica od okupatora, približila muslimansku politiku politici vrhova srpske buržoazije, pa i hrvatske buržoazije politike. Krug zahtjeva sve tri buržoazije bio je doista ograničen i zvodi se na prosvjetno-školsku i vjersku autonomiju, ne prihvatanje nacionalnog imena i ispoljavanja svoje nacionalne kulture. Muslimanski politički vrhovi sukobljavali su se samo sa onim buržoazijom stvarajući koju su bile za rješenje agrarnih problema, inače po svom političkom opstutizmu, satelitskom sporazumijevanju sa zvaničnom političkom centralne vlasti, po svom antiradikalizmu imali su ista gledišta kao i buržoazija drugih nacionalnih grupa.

Kapitalistički oblici eksploatacije u uslovima nacionalnog ugnještavanja bili su vrlo teški. Mlada radnička klasa bila je tako besnoćno eksploatisana da je odmah u prvim svojim počecima morala da se organizuje i putem ekonomskih strijeljova zaštiti svoja minimalna prava. U okviru njenog pokreta došlo je prvi put u istoriji Bosne i Hercegovine da zajednički akcija pripadnika sve tri nacionalnosti,

Pritisak neriješenih pitanja buržoasko-demokratske revolucije daleko su jače osjećale seljačke masse, inteligenciju, pa i sam proletarijat nego nacionalna buržoazija. Sto je ta buržoazija zadrežala svoj politički uticaj na određene slojeve seljaštva i gradske sirotinje i pored izdaje agrarnih zahtjeva seljačkih masa i izdaje nacionalnih interesa inteligencije nije zasluga u vještini političkog manevriranja nacionalne buržoazije i njenog intelligentnog vođenja nacionalne demokratske politike, nego je rezultat činjateće da radnički pokret i socijaldemokratska partija, koja je bila pod uticajem austro-marksizma za cijeli period austro-ugarske okupacije, nisu našli put da izgrade svoj stav u nacionalnom pitanju i zajedno sa inteligencijom povezu agrarni nacionalni pokret sa horbom radničke klase. Sustinski, taj je pokret zajedno sa socijaldemokratijom ostao cijelo vrijeme na pozicijama sindikalizma i ekonomske borbe i zbog toga se nije ni povezano sa horbom seljačkih masa i sa inteligencijom. S druge strane, mlada inteligencija, naročito srpska, koja je bila skolovana na strazi i koja je bila pod uticajem ovogodišnjih radikalno-demokratskih i socijalističkih idejnih i političkih strujanja nije na tu Bosnu i Hercegovinu mogla naći snage se ostvarujuće studit radikalno borbenih ideja. Buržoazija se bojila svakog radikalizma, tako

većem suočenju sa subjektom takvo pogodovo mlađe inteligencije, jer je u politički medikulansu stalo njeno ključne podjele i zavaravajućim povećanju prosviljene akumulacije koju je Kadić opisivao kao kognitivnu. To je u prilogu od po čak pravila ok: isto tako je inteligencija mogla biti oslonac u radničkom pokretu koji nije imao svoj stav u nacionalnom pitanju, a to je bila omladina na nacionalist-revolucionarnim dogajanjima, a niti kod sejstava koje se posluje neuspojeli nacijonalno-agrarni pokreti. Domaća buržoazija im je govorila: nikakve akcije koje mogu izvršiti kontraktuju okupatorskih vlasti, a niti srpskog niti crnogorskog naroda nije imao u računu bilo kakav oblik seljačkih buna koje bi mogli podržati državne i političke odvoce sa zadržanim austrougarskom vlasti. Svi faktori koji su mogli bilo direktno ili indirektno, preuzeći na sebe ulogu nosilaca revolucionarne budžoazije nacionalne akcije skazani su podriku mladoj inteligenciji. A ona je prva u Bosni i Hercegovini uvidjela da se demokratski i nacionalističko-ekološkim pokretima ostvariti samo zajedničkim napinima sva tri naroda, zajedničkim klijenom širokih narodnih slojeva sva tri naroda, i zbog toga prvi je ustanovio Bosne i Hercegovine ta omladina potinje shvatiti začetak hrvatskoga i jedinstva u političkoj borbi za demokratiju i nacionalnu slobodu. Iako je ta omladina organizovana u »Mladi Bosni« imala šire političke koncepte, kao što su ujedinjenje Južnih Slovena, rješenje nacionalnog pitanja i nacionalne slobode u borbi protiv austrougarske monarhije, imala isto tako i socijalističke i anarchističke ideje, čitala Marks i Bakunina i oduševljavala se njihovim djelom, bila sva za revolucionarnu akciju, ona je ipak u bosansko-hercegovačkoj političkoj stvarnosti, osjećajući nemoc i svu oportunističku bijedu politike gradunske krugove, kao i nerazumijevanje radničkog pokreta za revolucionarni zaprijednicu nacionalog pitanja, kao i nemoc samog seljačkog agrarnog pokreta u kojoj je bila koncentrisana revolucionarna energija, bila napuštena od strane buržoazije i od radničkog pokreta. »Mladi Bosni« morala je da naziva u svojoj konceptiji manevarski prostor političke akcije, jer je ta sama nedovoljno ideološki izgrađena i politički neiskusna, te da je svede na ilegalni rad i na individualni teror putem atentata na glavnog nosioca nacionalnog represa i političko-birokratskog nedemokratizma.

U takvim društvenim i političkim odnosima postavljale se nacionalna pitanja na čiji razvoj su uticale i snage van Bosne i Hercegovine. Vrhov domaće srpske buržoazije politički su bili vezani za vrhove srpske buržoazije i njen državni aparat. Politički oportunistički domaće buržoazije odgovarao je na prvom mjestu srpskoj državnoj politici, jer on kao takav nije dopustao, bar sa bosanske strane, da se moštovajući državni odnosi sa Austrougarskom, jer je Austrougarska svaku političku radikalnu akciju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini povozivala u provokativnih razloga sa srpskom državom, stvarajući na taj način patologiju situaciju za naspad na Srbiju. A pošto je srpska buržoazija gađala sasvim određene hegemonističke pretencije na Bosnu i Hercegovinu,

govinu. Takođe njenoj politici nije odgovarao nikakav samostalan demokratično-revolucionarni i nacionalno-oslobodilački pokret srpskog naroda, a pogotovo sa takvim dohodom svih tri naroda. Ona je u takvom pokretu gledala potencijalne mogućnosti osamostaljenja bosanske politike, koja kao takva ne bi mogla ući u njene perspektivne računice, a i tako nije bila materijalno i vojnički spremna da stane na njegovu stranu i tada je sukob sa austrougarskom državom. Zbog toga je njoj više odgovarala politika podgrijavanja nacionalnog pokreta i njegovo svedenje na jednu vrstu kulturne autonomije. Iako je dolaskom Turaka u Bosnu i Hercegovinu bio izbljedio iz sjedanja u tradiciji naroda kontinuitet bosansko-hercegovačke državnosti kao pravno-političke koncepte, zbog toga su su nacionalna osjećanja, lifestenska državna sadržine u starom feudalnom društvu pod turskom upravom bila dugo njegovana preko crkve i vjerske tradicije, koja je težila jedino da očuva vjeru otaca i s njom ga učestalo osjećanje, a preko toga i svoj politički uticaj. Ali je ipak izjavljeno u narodnoj tradiciji i jedno drugo osjećanje i saznanje o zajedničkoj pripadnosti naroda Bosni i Hercegovini i svojoj povezanosti u njoj, bez obzira na istorijski različiti društveni položaj pojedinih njenih naroda. Zbog toga su Turci zadržali Bosnu i Hercegovinu cijelovitu kroz svoju pokrajinu, a i Austrougarsku kada ju je okupirala.

To istorijskom stvarano osjećanje međusobne povezanosti i zajedničke pripadnosti pokušao je prvi, poslije propasti bosanske države da pretvoriti u državno-pravni i politički koncept feudalac Husein Kapetan Gradacović, pokrenuvši bosansku vojsku protiv Turke u cilju stvaranja bosansko-hercegovačke države. Iako je bio na domaku pobjede, on nije uspio. Pored ranije navedenih razloga postoji još jedan. Naravno, njegova borba nije bila vezana i za oslobođenje kmetova od feudalnih odnosa ili bar nekih radikalnih poboljšanja njihovog položaja kako bi i oni tu borbu prihvatali i masovno se uključili u oružanu skešu protiv turske okupacije.

Nije ovdje mjesto da se ulazi u analizu uzroka zbog kojih nije stvorena bosanska nacija, ali ostaje činjenica da se kod naroda u Bosni razvijalo sa nacionalnim osjećanjima i osjećanje pripadnosti toj teritoriji. Iako su u njoj živjeli različiti individualisti sa različitim društvenim položajima i kulturama, ipak su oni uvijek imali jedno zajedničko osjećanje da su vezani istorijom, zajedničkim neprijateljima i zajedničkom sudbinom na istoj teritoriji. I to je bio razlog zašto se srpska burgoazija bojila demokratskih revolucionarnih akcija u rješavanju nacionalnog pitanja kod srpskog naroda, iako za to nije imala razloga zato jer su umjetari, društveno-ekonomski i politički odnosi u pojedinim nacionalnostima, toliko suprotni, kao što su postojale i suprotnosti u međunarodnim interesima tako da nije bila moguća zajednička koncentracija revolucionarne svijesti iz koje bi proizšla potreba za zajedničkom nacionalno-oslobodilačkom akcijom.

postavlja nacionalne svijesti i odlučujući uticaj na njenu formiranje bosansko-hrvatskih mosama Bosne i Hercegovine bilo je katolički klerik i intelektualac vezana za njegovu politiku. Hrvatske buržoazije bilo je i učestvovao i politički previše glasa da bi mogla da utvrdi klerik koji je u vremenu turske vlasti držao monopol na reprezentaciju, nacionalnu i regionalnu hrvatsku hrvatskog naroda. Zbog toga je buržoazija bila sa ključnim poslovima politiku koju je on formulisan, tako je u javnosti vrlo dobro izjavljala kao da je to njena. Nacionalno pitanje kod Hrvata razvijalo se i pod uticajem hrvatske buržoazije i Hrvatske, kako njenog liberalnog kruga, tako i reakcionarnih feudalno-buržoaskih krugova. Međutim, ipak je bosansko-hercegovački klerik imao pregrundan uticaj na hrvatske masse i agrarne odnose pratiškivali i hrvatskog seljaka koji je bio u isto vreme i srpski seljak, kod njega se nije javljao onaj buntovni otpor ni u doba Turske ni u doba Austro-Ugarske, mada se u njemu bi nakupilo dosta političkog nezadovoljstva zbog svog društvenog i ekonomskog položaja. Klerikalna politika bila je protiv svake radikalne akcije, naročito takve koja bi mogla dovesti u pitanje privilegije koje je imao na obavijje carevine. Naročito sada pod austrijskim carem koji je u posledicu vlasti jedne katoličke države i koji je samim tim bio predstavnik i klerikalnih krugova. Oportunitizam mlade buržoazije, kompromis klerikom sitnih ustupaka.

Nacionalno konstituiranje i razvijanje nacionalne svijesti, stvaranje nacionalnog pokreta kod srpskog i hrvatskog naroda podstaklo je budenje nacionalne svijesti i kod Muslimana koji se nisu osjećali ni Srbima, Hrvatima. Dugovjeckovni vladajući feudalni odnosi stvorili su od bošnjanskog naroda zbog njegoveg posebnog društveno-ekonomskog, političkog i kulturnog položaja poseban narod, koji je sada pod austro-ugarskom okupacijom, sa jačanjem svoje vlastite buržoazije i u otporu prema austrougarskoj državi, počeo da razvija svoj posebni nacionalni individualitet. Čak su i feudalni vrhovi, koji nikada u Bosni i Hercegovini nisu bili strunci (npr. Turci) nego domaći ljudi, stali na čelo zajedno sa buržoazijom u razvijanju nacionalne svijesti kod Muslimana. Sigurnost feudalnog sistema muslimanskim feudalima odgovarala je parola »Muslimani na okupu«, kao i politika kompromisa koja je čuva garantije austrougarske države bosanskih i feudalnih odnosa. Ništa nije smetalo da zajedno sa buržoazijom budu deklarativno prelij Austro-Ugarske, a da u konkretnoj politici budu oportunisti, sarađujući s njom i tražeći za tu uslugu nešto više pravica u korist svojih interesova, ali su se više puta zadovoljavali istim treimanom an drugim narodima. Bez obzira na svu tu oportunističku politiku i kompromisu sarađujući sa njom na suzbijanje svake pojave demokratske progresivne akcije u vrhovima muslimanske čaršije, muslimanske masse su se organizovale u svoje političke organizacije, u avnoje kulturno-pravne organizacije i druga oblike nacionalnog udruživanja. Pojavili su se pjesnici, književnici i inteligencija koja više nije pisala na stranim jezicima nego

srpskohercegovačkom jeziku. Sada je u muslimanskoj dajhovoj strukturi, u dajući dopuna društvenom i kulturnom vaspitanju evropske kulture i obrazovanju koja se primala u školi i koja je predstavila društveni kroz razdoblje je višekovima bila blokirana na granicama Bosne i Hercegovine. Inteligencija koja se školovala na Zapadu onosila je u muslimansku mase antifeudalni i antikonservativni duh. Muslimanska buržoazija nije u to vrijeme dala političare višeg nivoa. Oni su bili zaostali, uskograni i slobodni, pa su potiskivali čak i one muslimanske intelektualce koji su im otvarali perspektivu i formulisali programe. Ali zahvaljujući joj inteligenciji nastao je među Muslimanima jedan nazan pokret kulturnog preporoda, prosvjedovanja, opismenjavanja i optuge poleti u kojem da se u transformaciji duhovne strukture ne zaostane ni drugih. Takođe kursu suprostavlja se konzervativni kler koji je želio da sačuva svoj uticaj na muslimanske mase, kao i oni najreakcionariji feudalni krovovi i politički zaostali dijelevi buržoazije koji su se bojali liberalnih shvatanja demokratije u masama. Period kulturno-prosvjetnog preporoda karakteriše oblikovanje muslimanskog individualiteta i izgradnje raznovrsnih društvenih institucija na koje će se oslanjati društveno-kulturni i nacionalni organizam Muslimana. Taj proces nacionalizma i osvijetljenja i stvaranja muslimanskog pokreta, koji je započeo u doba austrougarske okupacije, a koji je bio relativno kratak i vezan za etničku neravnopravnost i političku pojedinjenost, nije mogao biti završen pod Austrougarskom. On se produžio u novim uslovima u vrijeme stare Jugoslavije.

Svršetkom prvog svjetskog rata i propasti Austrougarske Monarhije nastupili su i u Bošnji i Hercegovini, pod uticajem opšteg revolucionarnog raspoloženja u Evropi i među narodima Jugoslavije, naročito pod uticajem ekstombske revolucije, revolucionarni pokreti masa. Seljačke mase, i srpske i hrvatske, nagomilane energiju koju je tako dugo pokrivala i kočila vlastita načelnstvena buržoazija, ispoljili su akcijama, odumaranjem zemlje od feudalaca, paljenjem njihovih čardaka i proljevivanjem sa lmljanja. Svojim vlastitim snagama, mimo buržoazije, htjele su da riješi revolucionarnim putem agrarno i nacionalno pitanje. Radnička klasa (rudara, željezničara, metalurga, građevinačkih itd.) pokrenula je strajkove, tražeći bolje uslove rada i bolje plaćeni rad. To opće revolucionarno gibanje uplašilo je nacionalnu buržoaziju Bosne i Hercegovine (teo i buržoaziju drugih naroda Jugoslavije) da ne bi došlo do površivanja političkih i sindikalnih akcija radničke klase sa seljačkim agrarnim pokretom i prerastanje tog pokreta u revoluciju. Međutim, ni tada ni kasnije, sve do pred drugi svjetski rat, Bosanci nisu pokusali a niti znali da stvore jasnu i za duži period formulisanu demokratsko-revolucionarnu stratešku političku platformu koja bi svojim programom i akcijom, zasnovanom na njemu, okupila sve pozitivne i progresivne snage u jedinstven front za nacionalnu slobodu, ravноправnost i demokratiju. Reakcionarna buržoazija sva tri naroda nije mogla da izradi takav program jer bi tada bila protiv sebe, a napredne snage su bile dezorientisane, pocijepane i kao takve nisu ni mogle da postignu ne-

nešto tu istorijsku odgovornost. Radnički pokret i novootvoreni Komunistička partija koji su u to vrijeme bili najprijevanići da izrade takav program, nisu bili politički povezani sa seljačtvom, gospodarstvom i intellektualijem i zbog toga nisu ni osjećali potrebu, a nisu ni znali da nadu put svog povezivanja za horboen narodu Boene i Hercegovine za nacionalnu slobodu, ravnopravnost i demokratiju. U mjestu oni su bili pod uticajem stava koji je formirao velikosrpski hegemonizam prema nacionalnom pitanju. A i onda kada se govorilo o nacionalnom pitanju govorio se o drugim načijama u Jugoslaviji, samo ne o Muslimanima i ne o Bosni i Hercegovini i njenim unutarnjim nacionalnim problemima.

Domaća srpska buržoazija i sva politička strujanja u njenim redovima liberalna i reakcionarna, prihvatala su centralistički hegemonizam velikosrpske buržoazije, odrekla se svakog svoga političkog individualiteta i utopila se u srpske političke partie raznih boja, koje su sve imale hegemonistički i centralistički odnos prema Boeri i Hercegovini. Sve one koje su se one oslanjale u Bosni i Hercegovini postale su članice politike hegemonizma i agresivnog velikosrpskog stava prema Bosni i Hercegovini kao srpskoj pokrajini. Srpsko seljaštvo koje je potalo agrarske akcije, svojom inicijativom dobilo je zemlju od države koja je bila primorana da sanktioniše njegove istorijske težnje, a ne od domaće liberalne buržoazije, iako se ova trudila da dobijanje zemlje proglaša kao rezultat svoje političke akcije. Nacionalno oslobođenje srpske massu shvatile kao pobunu srpske vojske i srpske države. Te činjenice su uticale da je seljaštvo postalo vezano za velikosrpsku hegemoniju pa čak i postalo njena reakcionarna rezerva, a nije se vezalo za svoju domaću liberalnu buržoaziju koju se inače pretvorila u prvi satelit obični sprovodnik politike centralističkog hegemonizma.

Trebalo je dugo vremena da se srpsko seljaštvo mase oslobođe iluzije da je politika velikosrpske buržoazije i njihova politika. Srpskom narodu u Bosni i Hercegovini neprestano je sugerirano od strane centralističke države da je on vladajući narod, koji treba da sačuva tu poziciju, naročito zbog opasnosti od Hrvata. Šta je reakcionarna buržoazija postavljala pitanje hrvatske Bosne i Hercegovine. Od sličnih ustupaka i državnih koncepcija srpskoj buržoaziji, od prioriteta u zapošljavanju činovnika, od nacionalističkih mitova i simbola, od apologetike oslobođilačke misije srpskog naroda nije se moglo tako dugo živjeti kada je nasuprot takvim mitovima i politici mrvica djelovala i druga strana stvarnost, koja je pogadala najšire slojeve srpskog naroda, još više poslije velike krize 1929. godine, kada je nastupila velika nezaposlenost. I inače je u Bosni i Hercegovini, cijelo vrijeme između dva rata, bila velika nezaposlenost po gradovima i selima. U njoj nije bilo nove privredne djelatnosti. Zato ona privreda je raubovana, radilo se sa gladnjim nadnicama, najnižim u cijeloj zemlji. Sa privrednom krizom cijene agrarnih proizvoda, koji su inače bili niske, još su više pale, a zapošljavanje radne snage u Bosni i Hercegovine, u vrijeme i poslije krize, bilo je vrlo teško.

Njih se nisu vršile gospodarske slijekve državne i političke prevlasti srpske  
čije, a hrvatsku je vremena eksploatacije njenog bogatstva i političke  
bezplatne. Postala je duboka provincija u kojoj se istočno Bosna i Hercegovina  
zloplatilo, sa eksploatacijom kao u nekoj zaboravljenoj koloniji. Tačkovska  
voljna privredna situacija i kolonijalni položaj Bosne i Hercegovine  
kojoj su se putem političke vlasti dohvatale razne državne komisije  
za izvlačenje njenog bogatstva, morsla je svom stanju da pogodi i  
srpske mase. Ingubile su i one slobodu gubitci slobodu drugih. Dema-  
godska hipokrišija velikosrpske politike potražila je da se otkrije i nasto-  
pilo je političko otrezivljavanje, doduće tek nekoliko godina pod ut-  
Liberalna srpska buržauzija je potisnula nezadovoljstvo srpskih mass-  
ta usvajajući političkim programom buržauške demokratije bez jasnog  
stava prema nacionalnom pitanju, odnosno zadržavajući centralističko-  
hegemonički stav prema položaju Bosne i Hercegovine, koji se kapi-  
je pretvorio u stvar odobravanja sporazuma o njenoj postojanosti.

Hrvatske su mase u Bosni i Hercegovini, poslije onih prvih posljednjih  
dana opijenosti revolucionarnim pokretom, koji je zahvatila seljačku i  
radničku klasi i koje su u tim danima mislile da je došlo vrijeme narod-  
ne slobode i pravde, brzo doživjele rančarenje sporazumom i hrvats-  
ke buržauzije sa velikosrpskim hegemonizmom, koji se takođe go-  
šenjem revolucionarnog pokreta radničke klase i širokih narodnih slogeva.  
Doduće, seljačke mase su dobole zemlju od države i oslobodile se fe-  
dalnih odnosa, ali su sporazumom između dvije buržauzije ingubile slobodu i ravnopravnost. Ekonomski situacija koja je vladala u Bosni i  
Hercegovini pogadala ih je kao i druge, i još teže, jer nisu imali na-  
cionalnu slobodu i bile su pod vrlo teškim političkim terorom. Hrvatska  
reakcionarna buržauzija namijenila im je posebno tešak politički udarac  
u vanredno nepovoljnoj ekonomskoj i političkoj situaciji u kojoj se  
nalazila Bosna i Hercegovina kao cjelina. U tim masama trebalo je  
provesti političku i idejnu pripremu u shvatanjima o hrvatskoj Bosni  
i Hercegovini i hrvatske mase isturiti kao nosioca tih težnj. Razumije-  
se da je takva politička ideologija morsla doći u sukob sa drugim narod-  
ima u Bosni i Hercegovini, a u samim hrvatskim masama crnati  
klerikalno-reakcionarne struje. Čak i u periodu nabujalog opozicionog  
nacionalno-oslobodilačkog pokreta hrvatskog naroda, reakcionarna veli-  
kosrpska struja u krilu hrvatske buržauzije imala je snaku političke  
uporište preko klera i frankovaca u hrvatskim masama, dajući jednom  
u suštini demokratskom pokretu — nacionalistički ton.

Što se tiče Muslimana, njih je neposredno poslije rata obučili i vo-  
imirila akcija seljačkih mase u nasilnom rušenju feudalnog sistema,  
oduzimanju zemlje i protjerivanju begova sa njihovih imanja, koje je  
kasnije prihvadeno kao svršen čin i od strane centralističke države  
uprave. Feudalni krugovi su tu cijelu stvar predstavili kao vrlo male  
muslimanskih interesa. Na to unemirjenje došla su novi, re-  
cionarnim pokretom radničke klase što je upišalo muslimanske jedi-

stvo i stvorilo kriju u feudalno-buržauškim vrhovima. Zbog toga su, i druge nacionalne buržaušije trudili seveznika sa velikosrpskog buržauzijom radi gusenja revolucionarnog pokreta širokih narodnih mas, a da prethodno s njome nisu računali odnos, narođeni u pogledu otplate oduzete zemlje. Najteže su tu bili politički feudalci koji su rešenjem agrarnog pitanja preko noći posledi prelazi na gradsku zanimanje. Zajedno sa njima propali su i manjinski feudalni uslužni zanati, tako da su i te zanatlije punile gradove sirotinjom bez zanimanja. Taj proces propadanja malih ljudi predstavlja bio političkim pritiscima na muslimanske mase da se nacionalna opredijele kao Srbi. Ta hasilna intervencija hegemonističkog karaktera bila je oblik nacionalnog ugnjetavanja Muslimana. Velikosrpski nacionalizam je preko svog državnog aparata putem političkih, preverjenih i kulturnih oblika, putem političke i ekonomske ucijene, a negdje i direktnim terorom, isao na iznudavanje nacionalnog opredjeljenja. Promjene u Nacionalne strukture u Bosni i Hercegovini trebalo je da povrzi i oprema da srpski karakter te pokrajine. To je radila i revolucionarna hrvatska buržauzija, ali sa daleko manje snage u političkom pritisku jer je bila na vlasti. Ona je upotrebljavala daleko tanjanije metode, koji označavali više njenu slabost nego demokratičnost. Ona je putem istarskih izučavanja i konstrukcija pravala pravila poretko Muslimana hrvatskog naroda i na toj liniji stvarala sentimentalni odnose prema porobljenim Muslimanima. Ti snažni našilni pritisci za nacionalno opredjeljenje Muslimana dali su muslimanskim revolucionarima mogućnost da okupe muslimanske mase pod svoj uticaj. Kler je objektivno isao na ruku denacionalizatorima, što je iz svojih posebnih političkih interesa i radi političkog uticaja na muslimanske mase proglašavao Muslimane religioznom zajednicom. Taj težak ekonomski položaj Muslimana, najteži u njihovoj istoriji, u kome su bili degradirani i ponizvani u svom nacionalnom ponosu, stvaralo je u njima teške psihološke traume i osjećanje besperspektivnosti. Oni koji nisu mogli izdržati takav stanja, koji su se izgubili, koji su bili izranjavani mnogobrojnim pojedinjcima, koji se nisu mogli pomiriti sa činjenicom da u njima izumri osjećanja negdašnjih gospodara, sellili su se poslije rata u Tursku. I je bio drugi val seobe u Tursku, u koju su iseljenici gledali kao u svog negdašnjeg saveznika i zaštitnika društvenog sistema. Prvi je bio odmah poslije neuspjelog krvavog otpora austrougarskoj okupaciji, sada ovaj poslije prvog svjetskog rata, koji je nastao kao posljedica nacionalnog porobljavanja i ekonomskog osiromašenja.

Razumije se da nikakva politička ideologija, pa ni velikosrpska, ne može ni stvoriti ni uništiti jedan narod, ali može i te kako usporiti njegov napredak i razvitak. Bilo je jasno da Muslimani nisu ni Srbi ni Hrvati, to je čitav jedan istorijski tok (preko četiri stoljeća) pokazao. Međutim, borba oko Bosne i Hercegovine, oko toga čija je i kome će pripasti dovela je do denacionalizatorskih tendencijskih prilisa na Muslimane.

Koji su sa velikim otporom i istružnošću prkosili takvom nekušanom i antidejokratiskom kursu. Duh denacionalizacije koji je prevezavao u praktičnim postupcima bio je, pored grube sile, intimirno probaći zadovljivim argumentima da treba da se pridruže većem broju, jačoj naciji, jer vrijede samo jaki i veći narodi. Mnogi pošteni ljudi van Bosne i Hercegovine, pa i u njoj samoj, nasjedali su lažnoj paroli nacionalnog opredjeljenja, jer su u terminu Musliman vidjeli vjerski termin, a ne i društvenu i nacionalnu sadržinu Bosanaca — Muslimana.

Ekonomski porobljena Bosna i Hercegovina, odbatena na slijepi kolosjek što se tiče razvoja, nužno je dovela u neravnopravni ekonomski položaj i Muslimane. Prema tome, oni nisu mogli imati ni političku ni kulturnu nezavisnost. Naprotiv, neprestano podvrgnuti pritisku denacionalizacije oni su morali da trpe nacionalna poniranja i ignorisanje njihove prošlosti, kulture i civilizacije. Naglo osromotašenje u koje su svjesno bačeni da bi se njima moglo manipulisati uspurolo je brojčani rast njihove inteligencije i društvenih i kulturnih institucija koji bi izrađivali njihovo društveno bice.

Takva opšta situacija u kojoj se nalazila Bosna i Hercegovina, a posebno Muslimani u njoj, dala je mogućnost muslimanskoj buržoaziji, klera i ostacima feudalnih krugova da stvore jugoslovensku muslimansku organizaciju kao političku partiju Muslimana koja je bila među njima vrlo uticajna. Ona je između dva rata bila jedina ozbiljna stranka među Muslimanima, a izražavala je samo na riječima anticentralističko i antihegemonističko raspoloženje muslimanskih masa. Zato je država te mase pod svojim uticajem. Njen deklarativni anticentralizam odgovarao je onom sloju muslimanske buržoazije koji je imao odlučujuću riječ u njoj politici — na prvom mjestu: trgovачkom kapitalu, krugnom zanatu, ostacima krupnog posjeda — kao i interesima muslimanskog klera. To je bila politika najskromnijih kompromisa sa velikosrpskom buržoazijom. Ova stranka je isticala ekonomsku i političku parolu o autonomiji Bosne i Hercegovine koja je odgovarala muslimanskim masama, a nikada s njome nije ozbiljno stupila u političku borbu, jer je vrlo dobro znala da ta parole nema nikakvu realnu osnovu dok je ne prihvate mase drugih naroda Bosne i Hercegovine. Raspoloženje muslimanskih masa prema toj paroli ona je iskoristila kao sredstvo pritiska da bi izuzela neke klasne koristi od velikosrpske buržoazije. Ta stranka nikada nije povela odlučnu bitku za prava Muslimana, za njihovu slobodu i rovinopravost. Tako je tu i tamo bilo određenih poteza, više spektakularnog značaja na anticentralističkoj liniji, kao što je neprihvatljane vojno-buržoaske diktature 1929. godine, ona nikada nije htjela da odustane od svoga kursa »realne politike« koja je značila neprincipijalan i neodlučan stav, jer se bojala svakog većeg demokratskog pokreta mase. Ona je vještio njom manevrisala iskoritujući ulogu Muslimana kao jednik na vagi u ferizm situacijama nastalim između Srba i Hrvata. Takva politika samo je slabila demokratski pokret u Jugoslaviji, a time i demokratske snage među muslimanskim masama. S njome je u suštini gubila

I ekonomička moć buržoazije, je ona allaha nije moglo da dobije i nije povoljan trećem u kreditiranju, niti je mogla da zadrži svoje pravo u finansijskom kapitalu, ili jeće da participira u državnim kompanijama kao drugi radi raubovanih prirodnih bogatstava Bosne i Hercegovine. To je bila buržoazija drugog reda s kojom se računalo i minimalno jedino u političkim kriznim situacijama u zemlji. Za tega su kratkovidni i primitivna buržoazija i s njome vezani propulsivni krugova i veleposjednika nisu ekonomski napredovali posebno nego, naprotiv, oslabili su svoje ekonomiske pozicije u zemlji.

I drugi pravac muslimanske politike koji je vodila jedna manja grupa buržoazije sa muslimanskim intelektualcima srpski orijentisanim na čemu je bila daleko slabija od jugoslovenske muslimanske organizacije sa skudenim političkim uticajem na muslimanske mase, nije bio ni centralistički, nego je direktno saradivao sa centralističkim hegemonom, koji je tu grupu uzimao u saradnju onda kada nije mogao da uđe sporazum sa glavnom grupom muslimanske buržoazije. Bila je velika iluzija te muslimanske intelligençije da će olakšati položaj Muslimana saradujući sa centralizmom i vladajućim slojevima jugoslovenske države. Uopšte je bila iluzija jednog dijela muslimanske intelligençije među kojim je bilo i demokratski i progresivno raspoloženih ljudi, da će nacionalnom orijentacijom, bilo u srpskom bilo u hrvatskom pravu, dati rukica za krizu u koju je upalo muslimansko pitanje. Oni su takvoj politikom sami sebe doveli u položaj da ih muslimanske mase nisu prihvatile, nisu razumjeli, a druge vladajuće nacionalne sredine uzimaju ih isključivo, a da oni često toga nisu bili svjesni, u cilju vrločeg uticaja na muslimanske mase radi provođenja svojih strateških političkih ciljeva, dominacije nad Bosnom i Hercegovinom i nad samim Muslimanima. Takeve nacionalne orijentacije koje su uglavnom rezultirale u političkog pragmatizma, a ne iz nekih stvarnih nacionalnih očekivanja, bez obzira i na unutarnje motive koji su rukovodili pojedince da u takvoj orijentaciji vide put olakšanja društvenog položaja Muslimana koji su bili pod strašnim ekonomskim, političkim i kulturnim pritiskom, ti ljudi objektivno su unesili idejnu zbrka i političku dezorientaciju među Muslimanima, a i među drugim narodima, da bi na kraju bili odbačeni od muslimanskih masa.

Muslimanska buržoazija i kler neprestano su vodili bitku da izoluju muslimanske mase od radničkog pokreta, a njihovo antacentralističko raspoloženje koristili da iznude nesto za svoje interese. U takvim situacijama, doduče, slabili su grubi politički prilici na mase od strane policijskog i državnog aparata, ali nijedno od vitalnih pitanja Muslimana nije rješavano. Slabeći takvom politikom društveni položaj Muslimana, stvarajući opet na taj način i sa svoje strane teren za nacionalističku borbu i sovjetskom okruženu društvenu atmosferu, izgledalo je da muslimansko pitanje klizi u čorak i da je upitno nerješivo, naročito u periodu priprema oko sporazuma između velikosrpske i reškeonarske

hrvatske buržoazije oko podjele među njima — Bosne i Hercegovine. Nisu se tada mogle vidjeti u krilu muslimanskog pokreta takve socijalne snage koje bi bile u stanju da pokrenu i organizuju masse za rješenje tog pitanja. Bilo je spontanih otpora takvoj politici, nezadovoljstva i masama, razočaranja i rušenja iluzija, ali nije bilo sposobne revolucionarno-demokratske snage koja bi subjektivne slabosti političkog vrha pretvorile u demokratsku akciju mimo i protiv već kompromitiranog političkog vodstva.

Dugogodišnje držanje Muslimana na ukupu i pod svojim ideološkim uticajem nije bila samo zasluga buržoaskih krugova nego i rezultat vjerenje da se pacijepala bosanska politika, da su neprestano tinjali i rasplameavali se međunarodni sukobi za račun drugih, da je otimačina oko Bosne i Hercegovine stvarala zlu krv među vjenčanim narodima i da dugo radnički pokret nije imao da nade put i način povezivanja sa nacionalnim problemima. To je između ostalog kod Širokog Brijega svih nacionalnosti jedno osjećanje bespomoćnosti, besperspektivnosti, mentalitet kolebljivosti, razodaranosti i priželjkivanja spaša od drugih ali koji ne bi ni po obecanjima, ni po svom političkom kursu bili stični dotadašnjim političarima.

I pored grešaka ipak je radnička klasa sa Komunističkom partijom na čelu na kraju došla do saznanja da je ona jedina povrata da postane nosilac i nacionalnog pokreta kao borac za demokratiju i socializam.

Godine 1938—1939. radnički pokret i Komunistička partija u Bosni i Hercegovini jesmo su formalizirali svoj stav o nacionalnom pitanju. Oni su postavili nacionalno pitanje kao princip ravnopravnosti i slobode svih tri naroda u autonomnoj bosansko-hercegovačkoj zajednici. Uz tada je bilo odigledno da sloboda i ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini može da se ostvari jedino u uslovima njenog ravnopravnog trećemana, nemiješanja sa strane u njenu unutarnju politiku i razvoja na bazi federativnog sistema, koji će osigurati njenu ravnopravnost i samostalnost sa drugim nacijama u Jugoslaviji. Jugoslavija je bila ugrožena od fašističkih država, a jugoslovenska buržoazija nije ni htjela ali nije ni mogla zbog svoje reakcionarne i antinarodne politike da sabuva nezavisnost zemlje. Sabuvati nezavisnost bilo bi jedino moguće u jednoj demokratsko-revolucionarnoj borbi u kojoj bi bile povezane progresivne snage i nacionalno-oslobodilački pokreti za razvoj demokratije, nacionalne ravnopravnosti i slobode naroda sa radničkom klasiom na čelu.

Na takvoj platformi počeo je radnički pokret, sa Komunističkom partijom na čelu, sreća da se povrće sa nacionalno-olobodilačkim pokrećima i da okuplja oko sebe napredne snage. Vrijeme je bilo kraljevsko do početka rata da bi jedna ilegalna partija prodrije dublje u mase svih tri naroda i povezala njihove narodne snage za svjetsku borbu.

radnički pokret tek tad je dobijao fizičnomu opštem narodnog pokreta koji nije mogao odmah da ulijeva šire političko povjerenje, a buduće partije nisu se tada još do te mjeru kompromitovale da bi mase okrenule leđa. Buržoazija je osjetila više nego ikada opasnost takvog borbenog programa radničke klase, zato se bjesomućno borila u cilju da prvo razbije partiju i radnički pokret, a drugo, da ih neku zajedničku međusobnu platformu za političku akciju u masama. Bilo kako bilo, program radničkog pokreta u vidu raznih akcija je poznat širim masama i one su polako počele da se orijentiraju prema njemu.

Na tom programu, koji je formulisan prije rata, kada je počeo narodnooslobodilački rat, mogla je brzo da se razvije široka platforma namenjena narodnooslobodilačkog pokreta kako u Bosni i Hercegovini, tako i u cijeloj Jugoslaviji. Narodnooslobodilački rat rastvorio je daleko jasnije u mirni period sve društvene i nacionalne probleme i pokazao koliko oni bili zaoštreni, i koliko je svijest ljudi izvrnula sliku stvarnih staza.

Nacionalizmi, šovinizmi i medunarodni sudari dobili su dalje zaoštreniju formu zbog otvorenih klasnih sukoba koji su izbilli u narodnooslobodilačkog rata. Miješali su se stari običaji i nezadovoljstva koja nisu mogla ranije da se izvedu na čistinu, sa novim nastavom u unutarnjoj borbi između kapitulantske i izdajničke buržoazije i revolucionarnog pokreta sa radničkom klasiom na čelu. Tu se mijesio duboko svijesni otpor reakcionarnih snaga i iracionalni krovilac i toboljatke mržnje. Sigurno je da je u tako teškim idejnim i psihološkim uslovima borbe trebalo vremena da razrijeva istinska i revolucionarna ljudska svijest koja je više nego ikada bila srasla u vijeru i sa ranijom starom i najčešćem odbaćenom u zaborav. Tekva kakva pojavljivala u vrijeme rata, bilo lucidna i odlučna, bilo kolebitljivo sumnjivala. Jedino je u revolucionarnim pokretima mogla brže isplivava u one prostore svijesti gdje su se mogle donositi svjezane, nesvjesne, napredne ili reakcionarne čiste odluke. Pri svemu tome stojeo je jasan stav da je narodnooslobodilačka borba austinski vez za principe nacionalne suverenosti, ravnopravnosti i slobode svih naroda i narodnosti u Jugoslaviji. Ali pred te jasne platforme, koje bila duboko humana i demokratska, bilo je teških obratova sa kapitalističkom reakcijom i mrežnjastvom koji su imali čvrstu osnovu jednom dijelu naroda. Ono jeste da se ta osnova postepeno razvija i traglo u toku budenja, ali je bilo odigledno da se kontracijska napredna svijesti ne može izvršiti preko noći. Trebalo je da prava jedni na račun drugih, da se oslobođe fetiširanja svoje vrednosti, svojih običaja i svoje kulture, trebalo je da zaborave nepravde i zenu jedni drugima i da prevaziđu otuđenja između sebe na ulici, svoje nacionalne prava i svoje nacionalno bježi, prevaziđu svoje nacionalne i zatvoreno internoekonomske solidarnoće u interesu da

krediti i socijalizmu. Bosni učinci revolucije su zabilježili da prvič jedan drugima se dajući višim kvalitetom narodna i ljudska vrijednosti nego u mirov vrijeme u političkim barbama. Politika građanstva nije mogla da ima cilj, jer je u otvorenom ključu sudarala, po okrenutim i javnim društvenim odnosima, te birektorsko-seljaka ravnopravija smatrala posao nepriznajući, a ne revolucijski. Postojana strata sljedeći svih naroda ipak su vrlo jasno shvatili da svoju nacionalnu i socijalnu budućnost mogu ostvariti samo revolucionarnim putem u ravnnosu na međunarodnoj saradnji po inicijativi radničke Klase i Komunističke partije. U Bosni i Hercegovini su borbe prema joj ostvarene i do samih koričena svijesti i ljudske egzistencije. Trebalo je zapratiti mnoge fazove koje je ostvarila istorija, mnoge umjetne i naklonjene predstave jednih o drugima, prevažiti različite društvene, idejne i nacionalno-kulturne poslovje. Morala su da ispari joj živa predrevolucionarna tečajnja, nesporazumi i sukobi koji su se stvorili za račun kapitalističkih krugova da bi se stvorila osnova bratstva i jedinstva. Oslobadanje naroda od raznih oblika primilitivizma, sovinizma, neliberiranosti bila je revolucija sama za sebe. Zbog toga je revolucija u Bosni i Hercegovini, koja nije znala u svojoj istoriji ni za kakvu društvenu, ni za kakve industrijsku revoluciju, bila tako masovna, tako preporadajuća i humana u pogledu pojedinačnih sudbina.

Kada je preuzepta prvobitna kolebanja i nesporazume i nastavila da ide jedinim usponom ka bržem rješavanju ključnih pitanja revolucije, revolucija je napravila prelom u glavama ljudi. Bilo je jasno tada da narodi Bosne i Hercegovine hoće zajednički da žive na ravноправnoj i slobodnoj osnovi, svjesni da svoju nacionalnu slobodu mogu sačuvati i razvijati samo u bosansko-hercegovačkoj republici koja će biti ravno-pravna sa drugim nacionalnim republikama u jugoslovenskoj državnoj zajednici. To se izrazilo na I., II i III zasjedanju ZAVNOBiH-a i na zasjedanju AVNOJ-a. Sva tri naroda – Srbi, Hrvati i Muslimani, predstavnici vojske i naroda jednoudno su ispoljili potrebu da žive zajednički u Bosni i Hercegovini. Nije bilo ni najmanjih, ni u jednom trenutku bilo na koji način izraženih težnji za neko drugo rješenje bilo u vidu pripajanja, cijepanja ili ičega sličnog. Ta činjenica najbolje potvrđuje da potreba zajedničkog života u okviru Bosne i Hercegovine nije bila samo rezultat oružane revolucije i velikih frtava naroda u toku te revolucije, tako je ona bila vrlo značajna, nego i posljedica jednog istrijekog kontinuiteta zajedničkog življenja i osjećanja kod svih tri naroda nužnosti za bosansko-hercegovačkom državnosti.

Međutim, isto je oružana revolucija riješila fundamentalna nacionalna pitanja u Jugoslaviji, pa tako i u Bosni i Hercegovini, zato time nije shvatiti kao dimitorno-ekonomski, politički i kulturni se državni red. Ono je legendarni socijalizam koји svog organsičkog rješenja i finansiranja je prevođu sredog socijalističkog društva. Pogotovo to vrijedi za vlastosudjelstvo pojedincu u kojem nacionalne želje može u određenim okolicama u

izloženom razvoju, svjesnom politikom subjektivnih snaga, da bude deformisano, ugroženo i nepravilno rješavano.

Jako je muslimansko pitanje riješeno kao i sva druga nacionalna pitanja u sastini još u toku revolucije na bazi stvaranja ravnopravne republike Bosne i Hercegovine u Socijalističkoj Federativnoj zajednici, ono je za ovih 25 godina izgradnje socijalizma prolazilo kroz više faza. Muslimani su se izborili za ravnopravnost, slobodu i slobodan razvitak svoje nacionalne individualnosti. Njihov ravnopravni ekonomski i kulturnopolitički položaj vezan je i za ravnopravan položaj republike Bosne i Hercegovine u okviru Jugoslovenske zajednice naroda i narodnosti. Ukoliko Bosna i Hercegovina u razvoju socijalizma uliva puni tretman ravnopravne republike, utoliko i unutarnja ravnopravnost među njenim narodima dobija sadržajniju i puniju osnovu.

Ukoliko tu ima poremećaja u smislu neravnopravnog tretiranja Bosne i Hercegovine kao republike i kao zajednice naroda bilo u ekonomskom, političkom ili nekom drugom pogledu, a takvih je situacija bilo, onda svi njeni narodi, pa prema tome i Muslimani, dolaze u neravnopravan položaj u odnosu prema drugim narodima. Zbog toga je pitanje punog nacionalnog razvoja Muslimana i njihovog ravnopravnog položaja u Jugoslaviji tijesno vezano za ravnopravan položaj Republike Bosne i Hercegovine.

Isto tako je prepreka slobodnom razvoju Muslimana, kao i drugih naroda Bosne i Hercegovine direktno ili indirektno učešće za strane, mirovne i kulturne institucije i predstavničkih tijela, bilo da je to učešće birokratsko-centralističko u smislu stvaranja uporišta, grupa

drugih oblika diverzije, bilo da je to povampireno, reakcionarno-buržojsko suočavanje Bosne i Hercegovine kao područja ekonomskog, političkog i kulturnog uticaja Srbije ili Hrvatske. Danas takvu ideologiju nose statističko-birokratske snage iz centra ili iz republika koje su izgubile perspektivu socijalističkog razvoja. A kada se već neko tako postavi prema Bosni i Hercegovini, onda njegova birokratska svijest ne može imati drugu logiku nego klasno buoržojsku i prema Muslimanima. Ona će dokazuje istorijom da oni nisu narod, a kada to nisu, onda su i Srbii ili Hrvati.

Međutim, nacionalizam se ne ispoljava uvijek u grubom i otvorenom vidu. On ima svoje fineze kada ga nose dekadentne i konzervativne ili mračne statističko-birokratske snage. Razumije se, on spasan bilo s koje strane doario. On nastupa u vidu poticanjivanja svih vrijednosti istorijskih, kulturnih ili intelektualnih, jednog ili više naroda u Republici; istice u hipertrofiranom vidu neku negativnu stranu života, ili namjerno skriva istinske vrijednosti i dostignuća, ili insistira na nekom primitivizmu i zaoštlosti; upušta se sa malo znanja, ili nepoznavanje nekih određenih stanja u ocjene i sudeve u cilju razbijanja jedinstva ili ubijanja samopouzdanja i poticanjivanja.

Drago bice nacionalnog problema Muslimanu jedi u svome Republici Bosni i Hercegovini. Njihova puna ravnopravnost zavisi od razvoja socijalističke demokratije i od toga kako se Savez komunista postavlja u borbi za ravnopravno učešće svih naroda u zajedničkom upravljanju ekonomskim i društvenim funkcijama, kao i od činjenice u kojoj nije je on sam uspio da osteti svoje redove od nacionalizma i šovinizma.

Jedno vrijeme je pod uticajem birokratskog centralizma i unitarističkih snaga, koje su imale tada anažan politički uticaj, bio nametnut stav ako neko za sebe piše da je Musliman, da to znači da je nacionalno neopredijeljen. To je bio alarm birokratizma za pritisk na Muslimane da traže novo nacionalno opredjeljenje. To je nanijelo političke stote socijalističkim snagama u Republici, a kod Muslimana izazvalo nedoumice i razočarenja koja su podsticala šovinizam. Međutim, i tu se potvrdila stara spoznaja da se političkom ideologijom ne može ni stvarati ni izbrisati jedan narod. Život je taj birokratski odnos prema jednom narodu odbacio. Period kroz koji danas prolaze Muslimani može se nazvati periodom renesanse. Oslobođeni ekonomskih i političkih pritisaka oni se nalaze u jednom velikom usponu u stvaranju moderne radničke klase, inteligencije i kulture. Massa intelektualara, književnika, naučnika regruju se iz njihovih redova. Taj stari bosansko-hercegovački urbani element tek je u socijalizmu dobio uslove da ispolji svoje mogućnosti i da stvara u savremenim uslovima svoju kulturu i nesmetano gradi svoje nacionalno biće. Na tome putu ima prepreku i zanjetnici. One se pojavljuju opet bitio u vidu potezenjivanja istorije, kulturne prošlosti, bilo u vidu raznih oblika prikazivanja uspjeha, zavisti itd. Često su ljudi na rjeđima sa ravnopravnost u opštim dimenzijama i to iskreno, ali u konkretnim situacijama protivurječe sami sebi. Sigurno da protivurjeđen društveni i nacionalni proces stvara protivurječnost i u samim ljudima. Politički pragmatizam i dezideologizirana svijest vuku ka uprošćavanju mnogih pojava, a one su daleko složenije nego što se pokazuju u pojedinim oblicima i to frakiva mnoge nesporazume iz kojih onda prostišu nerazumijevanja i ekskluzivni zaključci. A narod koji je u punom rjezenju i koji je postao svijestan u kasnoj svojoj istoriji, svojih mogućnosti, postaje vremena osjetljiv prema postupcima i odnosima koji potezenjuju ili degradiraju njegove mogućnosti, vrijednosti, nezavisnost i slobodu stvaralaštva. Ništo to samo pojave drugih prema Muslimanima nego imaju istih takvih pojava Muslimana prema drugima. Postoje neki intelektuaci kod mnogih ljudi u kojima je naslagano istorijom i male nacionalizmom, i neka pregeđi izvrnute probleme svijesti koje se prilijepe za neki zadnjiji birokratski, etnički mit i onda to progoveri na tribini ili kroz deklaraciju nego u intimnom krugu, u konkretnoj situaciji i oboji time određena psihološka stanja koje onda porovne edino, poujerenja i tako stvara atmosferu nedovoljnog čistih međudioničarskih odnosa.

jačavajući socijalizaciju pitanje bilo dvaštvrte vlasničke pojave novih od bošnjačkih i srpskih radnika načelnopredstavnog socijalizatora. Rastlazan vole se mudi da razvija socijalizaciju pitanje, što ga na ovom nivou dozvoljavajući socijalističku mudu samo da zakrivljuje i delujuće demokratičku gospodarsku politiku, koju je realizovala red i skorost razine obitka stanovanja, zdravstva i jedno komunistički prenosi koji su realizovali i sociju, a time i novi urbanističkih prethvarjanja ga u opštinsko-području. Na tome putu i kroz ne se učinjavajući urbanističkim mijenjanje koje unosi posvećujući mudi sociju i njihove državne konstitucije?

\* Prosvjetnički planovi predviđaju nam ne zadatak dogovaračke politike već mesto u realizaciji mudi za modernu društvenost. Neki predviđaju novootvorene pričuvanje kulturno-predstavnog perioda.